

ZAPISNIK

sa 51. sjednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore,
održane 4. april 2014. godine

Sjednica je počela u 10.15 časova.

Predsjedavao je Aleksandar Damjanović, predsjednik Odbora.

Sjednici su prisustvovali poslanici: Veljko Zarubica, Filip Vuković, Nik Gjelošhaj, Srđan Milić i Mladen Bojanić.

Sjednici nijesu prisustvovali poslanici: Zoran Jelić, Rešid Adrović, Damir Šehović, Nebojša Medojević, Strahinja Bulajić, Milutin Đukanović.

Poslanik Almer Kalač najavio je odsustvo sa sjednice.

Sjednici je, u skladu sa članom 65 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, umjesto poslanika Milutina Đukanovića, prisustvovao poslanik Janko Vučinić.

Sjednici su, po pozivu, prisustvovali: dr Radoje Žugiću, ministar finansija, dr Vladimir Kavarić, ministar ekonomije, Ognjen Jovović, stečajni upravnik Solane „Bajo Sekulić“ A.D Ulcinj, Marko Miranović, predsjednik sindikalne organizacije Solane „Bajo Sekulić“ A.D Ulcinj, Genci Nimanbegu, poslanik, Dritan Abazović, poslanik, Luidž Ljubo Skrelja, poslanik. Pozivu za prisustvo sjednici nije se odazvala poslanica Ljiljana Đurašković.

Sjednici su prisustvovali i Vladan Dubljević, pomoćnik ministra ekonomije, Zdravko Potpara, savjetnik stečajnog upravnika Solane „Bajo Sekulić“ A.D Ulcinj i Veselin Mitrović, član sindikalne organizacije Solane „Bajo Sekulić“ A.D Ulcinj.

U skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine Crne Gore, sjednici Odbora prisustvovao je Filip Vujović – predstavnik NVO „Institut Alternativa“.

Rad sjednice pratili su predstavnici medija.

Predsjednik Odbora je konstatovao da postoji kvorum za rad i punovažno odlučivanje.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći

DNEVNI RED:

KONTROLNO SASLUŠANJE ministra finansija, dr Radoja Žugića, ministra ekonomije, dr Vladimira Kavarića i stečajnog upravnika Solane „Bajo Sekulić“ a.d Ulcinj, Ognjena Jovovića radi pribavljanja informacija o stečajnom postupku u Solani „Bajo Sekulić“ sa posebnim naglaskom na zaštitu prava radnika Solane.

* * *

Predsjednik Odbora, Aleksandar Damjanović, podsjetio je da je Odbor za ekonomiju, finansije i budžet na 47. sjednici 47. sjednici održanoj 13. marta 2014. godine, jednoglasno, sa sedam glasova „za“, donio Odluku o kontrolnom saslušanju ministra finansija, dr Radoja Žugića, ministra ekonomije, dr Vladimira Kavarića i stečajnog upravnika Solane „Bajo Sekulić“ a.d Ulcinj, Ognjena Jovovića radi pribavljanja informacija o stečajnom postupku u Solani „Bajo Sekulić“ sa posebnim naglaskom na zaštitu prava radnika Solane, kao i da je na 50. sjednici Odbora, dana 24. marta, dogovoreno da se na sjednicu, pored lica koja će biti saslušana, pozove i predsjednik sindikalne organizacije Solane „Bajo Sekulić“ Ulcinj, Marko Miranović i poslanici u Skupštini Crne Gore, koji su iz Ulcinja.

U raspravi su, pored saslušanih lica i inicijatora saslušanja čija su izlaganja sadržana u Izvještaju Odbora, učestvovali i poslanici: Genci Nimanbegu, Luid Škrelja, Dritan Abazović, Janko Vučinić, Aleksandar Damjanović, Srđan Milić, Mladen Bojanić, Strahinja Bulajić, Nik Gjeloshaj i Veljko Zarubica.

Poslanik **Genci Nimanbegu**, ukazao je da se situacijom u kojoj se nalazi Solana krše odredbe Ustava, i to član 1 kojim se navodi da je Crne Gora građanska, demokratska, ekološka država, država socijalne pravde i član 17 stav 2 koji ukazuje da su svi jednaki bez obzira na bilo kakvu posebnost ili lično svojstvo. Iznio je mišljenje da ono što Kombinat aluminijuma Podgorica predstavlja Crnoj Gori, analogno tome, Solana predstavlja Opštini Ulcinj. Ukazao je da suštinu problema treba tražiti u procesu privatizacije, odnosno u namjeni zemljišta Solane. Sugerisao je da se formira radna grupa u cilju zajedničkog rješavanja postojećeg problema. Imajući u vidu činjenicu da je sudski postupak pokrenut od strane vlasnika zbog nedobijanja mišljenja Savjeta za privatizaciju, a da su intencije Vlade da se zadrži proizvodnja soli na datom području, interesovalo ga je kako će se zaštititi u daljem postupku državni interes s obzirom da se u Solani osam godina vrši reorganizacija kroz stečaj, u kojem se nije pokazala spremnost za daljom proizvodnjom soli. Takođe, interesovalo ga je kakav je konačan stav Ministarstva finansija povodom tržišne vrijednosti kompanije i ko je izvršio procjenu tržišne vrijednosti u nivou od 235 mil. €, s obzirom da je konstatovana knjigovodstvena vrijednost u iznosu od oko 33 mil.€.

Poslanik **Luid Škrelja**, iznio je mišljenje da Solanu treba posmatrati ne samo sa aspekta ekonomskog, ekološkog i životnog problema, već i sa aspekta tradicije građana Opštine Ulcinj. S tim u vezi, interesovalo ga je šta će država i stečajni upravnik preduzeti u pogledu zahtjeva radnika, smatrajući da su isti opravdani. Sugerisao je da stečajni upravnik sagleda mogućnost ukidanja Odluke kojom se zabranjuje ulazak radnicima u Solanu, podsjećajući da su ugovori o radu produženi i da im se po tom osnovu ne može uskratiti pravo na rad. Takođe, sugerisao je da se na sjednici tokom rasprave dođe do konkretnih predloga u pravcu rješavanja problema u kojima se nalaze radnici Solane.

Poslanik **Dritan Abazović** ukazao je da je Solana najklasičniji primjer kada tranzicija, koja neuspjeva da se prevaziđe svih ovih godina, služi u svrhe da određena grupa ljudi koja je spojena na državnu vlast ostvaruje enormni profit uništavanjem kompanije. Naveo je da je bilo korupcionaških radnji i prije nego što se uveo stečaj, a isti se uveo zbog duga za električnu energiju od 14 hilj. €. Ukazao i da na premijerskom satu nije dobio odgovore vezane za Solanu. Takođe, bio je mišljenja da je logika bila da se kompanija uništi i svojinski odnosi prevedu na vlasnika koji bi to prodao za enormni iznos sredstava, zato što je prenamjenom zemljišta to trebalo da pređe u građevinsko i sve to kroz političku spregu i spregu ostalih institucija. Ministarstvo ekonomije, do sada, je trebalo da pronade rješenje. Iskazao je podršku opredjeljenju da Solana ostane za proizvodnju soli i ukazao na potrebu iznalaženja modela kako da Solana bude rentabilna. Ukazao je i da bi država trebala da sagleda mogućnost da Solanu vrati u državno vlasništvo. U odnosu na stečajnu upravu, iskazao je stav da postojeći način upravljanja proizvodi gubitke i nezadovoljstvo.

Poslanik **Janko Vučinić**, naveo je da u ovom trenutku u Crnoj Gori postoje tri preduzeća (dvije fabrike (Montavar i Solana) i jedan rudnik - beranski rudnik mrkog uglja) koje se nalaze na ivici opstanka. Ukazao na najavljeni protest radnika Montavara i iskazao očekivanja da će se na Odboru naći rješenje za radnike Solane kako ne bi došli u situaciju da i oni protestuju ispred zgrade Vlade Crne Gore. Naveo je da je pogrešna privatizacija, koja je bila berzanskog tipa, kriva za sve što se dešava u Solani te da je to suštinsko pitanje i postavio pitanje zbog čega se

išlo na taj vid privatizacije. Ukazao je na izrazito tešku situaciju u Solani i da je namjera Eurofonda bila da zatvori Solanu i da je pretvori u gradsko građevinsko zemljište, kako bi se za kratko vrijeme došlo do velike zarade, međutim ta namjera je bila uočena, i takvi planovi su osujećeni do 2020 godine, imajući u vidu prostorni plan. Ukazao je da je potrebno konkretizovati želje da Solana nastavi sa proizvodnjom soli. Interesovalo ga je, s obzirom da je potrebno izmiriti obaveze prema radnicima i obezbijediti berbu soli za ovu godinu, da li Ministarstvo finansija može obezbijediti potrebna sredstva, kao pomoć. Takođe, ukazao je na mogućnosti da se Solana vrati u državno vlasništvo a nakon toga nađe strateški partner, uz obavezu da Solana ostane zaštićeno područje. Iskazao je stav da se, u poređenju sa prodajom KAP-a, vidi da je Solana vrednija i ukazao na mogućnost donošenja zakona koji bi bio sličan onome koji se odnosi na KAP.

Poslanik **Mladen Bojanić**, bio je mišljenja da je Vlada trebalo da, imajući u vidu da je opredijeljena da se u Solani nastavi sa proizvodnjom soli, postupak privatizacije sprovede putem tendera, jer bi se na taj način postavili uslovi prodaje i naveo da je krajnje vrijeme da se prizna kako kreatori zakona pišu zakone prema svojim ličnim potrebama ili potrebama svojih bliskih prijatelja. Postavio je pitanje stečajnom upravniku šta se na tenderu, koji je objavljen, prodaje – pravo korišćenja ili pravo svojine, i ukazao da je to moguće uraditi samo sa pravom korišćenja, jer još uvijek ne postoji »potvrda« da je zemljište imovina Solane ad, i postavio pitanje ministru finansije dokle se stiglo sa tim postupkom. Takođe, iskazao je interesovanje kada će Savjet za privatizaciju dati potvrdu, odnosno, odgovor, da li je plaćena fer cijena, da bi se mogla uknjižiti imovina. Takođe, istakao je da je rješenje u sudskoj odluci i da ako sud odluči da je u pitanju samo pravo korišćenja, onda država i opština treba da vrate gazdovanje nad tom imovinom i da se, ako je potrebno, isplati sadašnjem vlasniku dio koji je uložio. Iskazao je mišljenje da je u ovoj situaciji teško obezbijediti strateškog partnera ali i da je moguće da država uspješno upravlja Solanom, imajući u vidu da se još od 1934 godine na tom mjestu ubira so. Ukoliko bi se desilo da sud odluči drugačije, odnosno, da je imovina u vlasništvu sadašnjih vlasnika, odnosno, Solane, onda bi tužilac trebalo da preispita proces, kao i ukazao da je indikativna izjava predsjednika Vlade na posljednjem premijerskom satu da država nema ništa sa Solanom. Takođe, interesovala ga je procjena vrijednosti imovine Solane od oko 200 mil.€ i zašto te procjene nema u poslovnim knjigama Solane, odnosno da je potrebno da ta vrijednost bude u bilansima Solane i iskazao sumnju u taj proces, kao i ukazao da je u pitanju naknadna pamet Vlade, s obzirom na izjave ministara da je Vlada za opciju da se nastavi sa proizvodnjom soli.

Poslanik **Strahinja Bulajić**, iskazao je mišljenje da je priča o Solani završena još 2008. godine kada je donešen prostorni plan i kada je počela ekonomska kriza u Crnoj Gori i da su mnogi kvazibiznismeni »lovili u mutnom« i sada se dave u tom »mutnom« i da ono što je narod mukom sticao 70-ak godina sada pokušavaju da valorizuju samo za sebe. Ukazao je da je 2005. godine u Solani uveden stečaj zbog duga za električnu energiju od nekih 13 hilj. € i da je te godine postavljen bord direktora od strane Eurofonda, kao i da stečaj potom traje pet godina i da se nije uspjelo ili nije smio podmiriti dug povjerenicima. Iskazao je stav da u situaciji kad se ne zna šta da se radi, onda se Vlada opredjeljuje za uvođenj stečaja, i da u tome ne vidi razvojnu filozofiju. Takođe, naveo je da nakon uvođenja bankrota, Solana išla na prodaju devet puta i iskazao mišljenje da se ista ne može na taj način prodati. Naveo je da je rješenje za Solanu ono što je saopštio poslanik Janko Vučinić, kao i da, imajući u vidu izjavu ministra Žugića, stiče se utisak da u Vladi nema jedinstvenog stava oko ovog pitanja. Kao imperativ je naveo da se problemi radnika moraju riješiti i obezbijediti im se produženje ugovora, kako bi se, kao i svih godina do sada, obezbijedili uslovi za berbu soli. Takođe, ukazao je na potrebu da Solana dobije

električnu energiju, da bi se izbacila voda koja je problem za proizvodnju soli. Ukazao je da se radi o nesavjesnom i neodgovornom partneru i da isti nijesu zainteresovani za proizvodnju soli o čemu svjedoče i fotografije koje su dobijene prije početka sjednice. Postavio je pitanje ministru Kavariću, s obzirom na Vladine dobre želje, šta će Vlada uraditi da bi Solana nastavila sa proizvodnjom soli, i da li će se postaviti pitanje odgovornosti zbog ukupne situacije. Postavio je pitanje stečajnom upravniku, na osnovu čega je zasnovana tvrdnja u obrazloženju rješenja o otkazu zaposlenih da je procijenjeno da je prestala potreba za daljim angažovanjem radnika i da li je isplativije, i dalje, uvoziti so iz Izraela ili Tuzle.

Poslanik **Nik Gjeloshaj**, naveo je da kada bi se iz neke druge perspektive sagledala cijena po kojoj je kupljena i cijena po kojoj se prodaje Solana, stekao utisak da se radi o jednoj uspješnoj kompaniji, ali da nažalost situacija nije takva. Ocijenio je da zbog aktuelne situacije u Solani najviše trpe radnici, kao i lokalna samouprava Ulcinj i iskazao nearzumijevanje za postupke stečajnog upravnika, koji bi trebalo da se stara da Solana proizvodi, imajući u vidu i iskustva primjenjena u drugim velikim preduzećima u Crnoj Gori, kao što su Željezara i Kombinat aluminijuma. Imajući u vidu, zalaganja poslanika Milića i ostalih, da se Solani uključi struja, iskazao je dilemu da li u Solani uopšte postoji uprava, koja bi trebalo da se stara o takvim stvarima. Paradoksalnom je ocijenio situaciju, da radnici imaju ugovore a ne mogu da idu na posao. Postavio je pitanje na osnovu kojih parametara je utvrđena prodajna cijena Solane na berzi, kada je prodana, kao i na osnovu kojih parametara je određena prodajna cijena koju je utvrdio stečajni upravnik, imajući u vidu enormnu razliku.

Poslanik **Veljko Zarubica**, saglasio se sa diskusijom poslanika Škrelje i ukazao da je u ovom trenutku prioritet rješavanje pitanja radnika. S obzirom na veliku vrijednost imovine Solane, apelovao je na nadležne institucije da se navedeni problem što prije riješi, i ohrabrujućim ocjenio izjavu ministra ekonomije da će i ubuduće prostor Solane biti u funkciji proizvodnje soli. Interesantnim je ocijenio mogućnost na koju je ukazao ministar finansija, a odnosi se na prenamjenu jednog dijela prostora na kojem se nalazi Solana i postavio pitanje da li je to moguće uraditi, kao i da li bi se na taj način mogle riješiti obaveze prema radnicima i povjeriocima. Iskazao je zahvalnost radnicima, koji su naveli da su spremni da dodatno podnesu teret, u cilju obezbjeđenja nastavka proizvodnje. Ukazao je na potrebu da Odbor donese određene zaključke.

Poslanik **Aleksandar Damjanović**, napomenuo je da je stečaj zbog neizmirenog računa za električnu energiju pokrenut ne samo u Solani već i u Ulcinjskoj rivijeri, kao i da se danas može vidjeti do čega je sve to dovelo. Podsjetio je da je 2002. godine, kada je Svjet za privatizaciju donosio odluku o Planu privatizacije, imao pravo da odlučuje o postupku privatizacije, kao i da u situaciji da je prodaja bila putem tendera, danas bi imali sličnu situaciju, sem u dijelu veće cijene koja bi kroz takav postupak bila postignuta. Ocijenio je da je tada bila bespotrebna navedena privatizacija. Ukazao je da je po Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima, član 419 stav 4 definisano da Mišljenje da je plaćena tržišna naknada iz stava 2 ovog člana u postupku privatizacije daje organ nadležan za poslove privatizacije, a u postupku stečaja nadležni Privredni sud. Ukazao je da je dobio odgovore od Privrednog suda da od kako je donešen Zakon o svojinsko-pravnim odnosima, marta 2009. godine, Solana se nije obraćala niti je dobila bilo kakvo mišljenje od Privrednog suda, te da je prema tome jasno da postoji samo pravo korišćenja zemljišta u Solani. Takođe, uputio je apel predsjedniku Privrednog suda da javno saopšti odgovor na ovo pitanje. Konstatovao je da je rasprava razrješila određene dileme i da će se na bazi iste napraviti zaključci, na prvoj narednoj sjednici Odbora, koji će biti upućeni Skupštini na usvajanje.

Na kraju rasprave, shodno dogovoru na Odboru, poslanik **Srđan Milić**, najavio je podnošenje predloga zaključaka povodom održanog kontrolnog saslušanja, koji bi, nakon razmatranja na Odboru, bili predloženi Skupštini Crne Gore na usvajanje.

Povodom obavljenog kontrolnog saslušanja Skupštini Crne Gore podniet je sljedeći

I Z V J E Š T A J

sa kontrolnog saslušanja **ministra finansija, dr Radoja Žugića, ministra ekonomije, dr Vladimira Kavarića i stečajnog upravnika Solane „Bajo Sekulić“ a.d. Ulcinj, Ognjena Jovovića** radi pribavljanja informacija o stečajnom postupku u Solani „Bajo Sekulić“ a.d. Ulcinj sa posebnim naglaskom na zaštitu prava radnika Solane

Pozivu da prisustvuju sjednici, pored lica koja su saslušana, odazvali su se i predsjednik sindikalne organizacije Solane „Bajo Sekulić“ a.d. Ulcinj, Marko Miranović, kao i poslanici u Skupštini Crne Gore, iz Ulcinja: Genci Nimanbegu, Dritan Abazović i Luid Škrelja.

I Predsjednik Odbora, **Aleksandar Damjanović**, podsjetio je da je Odbor za ekonomiju, finansije i budžet na 47. sjednici održanoj 13. marta 2014. godine, jednoglasno, sa sedam glasova „za“, donio Odluku o kontrolnom saslušanju ministra finansija, dr Radoja Žugića, ministra ekonomije, dr Vladimira Kavarića i stečajnog upravnika Solane „Bajo Sekulić“ a.d. Ulcinj, Ognjena Jovovića radi pribavljanja informacija o stečajnom postupku u Solani „Bajo Sekulić“ sa posebnim naglaskom na zaštitu prava radnika Solane, kao i da je na 50. sjednici Odbora, dana 24. marta, dogovoreno da se na sjednicu, pored lica koja će biti saslušana, pozove i predsjednik sindikalne organizacije Solane „Bajo Sekulić“ Ulcinj, Marko Miranović i poslanici u Skupštini Crne Gore, koji su iz Ulcinja.

Poslanik **Srđan Milić**, kao inicijator saslušanja upoznao je Odbor sa nizom aktivnosti koje je imao u prethodnom periodu, u vezi sa situacijom u Solani a.d. Ulcinj, kao i sa odgovorima koje je dobio od nadležnih institucija na postavljena pitanja. Ukazao je da je zahtjev za održavanjem saslušanja rezultanta zahtjeva sindikalne organizacije Solane „Bajo Sekulić“ a.d. Ulcinj, u dijelu problematike koja se bavi zaštitom interesa ne samo radnika, nego i države Crne Gore. Milić je iskazao zadovoljstvo povodom činjenice da je obezbijeđeno da se zaposlenima u Solani produži ugovor na mjesec dana, ali i istakao da je to nedovoljno, te ukazao na problem rješavanja pitanja duga za struju, u iznosu od oko 20.000 €. Takođe, naveo je da zbog velike količine vode postoji opasnost da uslijed erozije zemljišta dođe do potapanja proizvodnog dijela Solane i apelovao da se stane u zaštitu interesa države Crne Gore i obezbijedi priključenje struje, kako bi se ispumpale one količine vode koje danas prijete da unište navedeni dio Solane. Milić je naveo da treba nastaviti proizvodnju u ovom preduzeću imajući u vidu da je Solana brend, ne samo Ulcinja, nego čitave države i istakao da treba obezbijediti zaštitu kako interesa radnika, tako i interesa države.

Ministar finansija, **dr Radoje Žugić**, naveo je da je Solana privatizovana po modelu berze, prodajom tri manjinska paketa akcija investicionim fondovima, da je stečajni postupak uveden sredinom 2005. godine, kao i da je nakon osam pokušaja prodaje, aktuelni deveti tender oglašen sa kupopordajnom cijenom od 195 miliona €. Imajući u vidu da potraživanja povjerilaca Solane iznose oko 6 miliona €, konstatovao je da vrijednost imovine prevazilazi navedene obaveze. Takođe, naveo je da se problem prodaje ovog društva nalazi u neregulisanim vlasničkim pravima o imovini dužnika u skladu sa Zakonom o svojinsko pravnim odnosima. U tom smislu je podnijeta tužba, budući da dužnik ima pravo trajnog korišćenja radi pretvaranja ovog prava u pravo svojine, shodno članu 419 navedenog zakona i člana 427 Zakona

obligacionim odnosima. Zemljište u postupku privatizacije, na koje dužnik ima pravo korišćenja, ušlo je u stečajnu masu i na osnovu njegove procjene, nije došlo do pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine. Ovo se društvo stoga obratilo Savjetu za privatizaciju, radi mišljenja o plaćenju tržišnoj naknadi za zemljište koje je steklo u postupku privatizacije, koji još uvijek nije izdao mišljenje. Imajući u vidu navedeno, pokrenuta je svojinska tužba pred nadležnim sudom i rješava se proces u pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine, odnosno, utvrđivanja plaćene pravedne nadoknade u procesu privatizacije. Ministar Žugić je, takođe, naveo da je evidentan problem da je predmet prodaje u stečajnom postupku to što je prostornim planom zemljište definisano kao zemljište posebne namjene i istakao da svako naredno oglašavanje znači dalje obezvrijeđivanje imovine u smislu naplate i mogućnosti realizacije svih dugovanja pravnog lica u stečaju. Konstatovao je da ukupan dug Solane na dan 04.04.2014. godine iznosi 1.757.730 €, odnosno da dug nastao poslije uvođenja stečaja iznosi 965.220 € i ukazao da postupak stečaja u velikoj mjeri ograničava preduzimanje efikasnih mjera naplate od strane Poreske uprave. Ministar je, takođe, naveo da Solana od 2011. godine, nije podnosila izvještaj o uračunatim i isplaćenim zaradama i da je iznos duga po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja za ovaj period sigurno veći. Ministar je ukazao da se nagomilani problemi u Solani mogu prevazići kroz sagledavanje mogućnosti segmentiranja dijela imovine koji nije u direktnoj tehničko-tehnološkoj podršci proizvodnji, na način da se jedan segment odvoji, urbanizuje, izmjeni plan isključivo za jednu namjenu i da se po tom osnovu, u što kraćem roku, izmire potraživanja radnika i povjerilaca. Takođe, sugerisao je da se proces segmentiranja realizuje u pravcu da preostali dio kompanije ostane u funkciji onoga što je u skladu sa prvobitnom namjenom, odnosno da se ne ugrozi buduća proizvodnja soli.

Ministar ekonomije, **dr Vladimir Kavarić**, raspravu o navedenom ocijenio je korisnom i potrebnom, ukazavši da navedena problematika tangira sve grane vlasti, te da je u ovom trenutku, s aspekta pravne procedure, najmanje u nadležnosti izvršne vlasti, s obzirom da je momentom uvođenja stečaja, 2005. godine, ovo preduzeće prešlo u isključivu nadležnost Privrednog suda, kao i da je manevarski prostor svih onih koji žele nešto da urade značajno sužen. Ukazao je da je situacija u Solani jedan od rijetkih primjera gdje je Vlada Crne Gore, do uvođenja klasičnog stečaja, imala samo jednu ingerenciju, koja se odnosi na koncesije. Vlada je, naglasio je, opredijeljena da se na navedenom prostoru proizvodi so i, s tim u vezi, vrše komplementarne aktivnosti. Ministar ekonomije, ocijenio je da je jedan od problema sa kojima se suočava Solana, organizovanje proizvodnje na dugoročno održiv način. U odnosu na probleme zaposlenih koji se, prije svega, odnose na: isplatu zaostalih zarada, plaćanje poreza i doprinosa, ministar je ocijenio da je navedeno pitanje više u ingerenciji Ministarstva rada i socijalnog staranja i pozvao na podršku Predloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o radu, koji je u skupštinskoj proceduri, a kojim je predviđeno da licu čiji je radni odnos prestao usljed stečaja, doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za godine radnog staža koje mu nedostaju za sticanje uslova za penziju, za koji period mu poslodavac nije vršio uplatu tog doprinosa, uplaćuje Fond rada. Ministar je ukazao na potrebu da se zajednički iznađe rješenje situacije u kojoj se nalazi navedeno preduzeće i ocijenio da je potrebno raditi na zakonodavnom okviru u odnosu na situaciju da je u većini gradova u Crnoj Gori u procesu stečaja zarobljena velika imovina.

Stečajni upravnik Solane „Bajo Sekulić“ ad Ulcinj, **Ognjen Jovović**, ukazao je da je stečajni postupak klasičan pravni postupak koji ima jasno propisanu proceduru, koja se odnosi na unovčenje imovine i iznalaženje načina da se izmire obaveze. S tim u vezi, ocijenio je da treba iznaći rješenje u dijelu koji se odnosi na socio-ekonomsku dimenziju problema Solane, odnosno problema sa kojima se susreću zaposleni. Stečajni upravnik, podsjetio je, da je nakon što je

protekao rok od 5 godina i nije došlo do realizacije plana reorganizacije, na predlog tadašnjeg stečajnog upravnika, Stečajni sud donio rješenje o uvođenju stečaja nad Solanom, kada se krenulo ka unovčenju imovine. U tom pravcu, do sada je bilo devet neuspješnih prodaja. U odnosu na navedeno, ocijenio je da je prvobitno potrebno obezbijediti sve uslove koje treba da ima imovina koja je namijenjena prodaji da bi ista bila uspješna i s tim u vezi, osvrnuo se na problem prava svojine navedenog preduzeća, kao i odredbu da po automatizmu, shodno Zakonu o koncesijama, društva koja se nalaze u stečaju nemaju prava na koncesiju. Ukazao je da se pred sud i stečajnog upravnika postavljaju veliki problemi koji se tiču Solane: organizovanje berbe soli u 2014. godini, stavljanje u funkciju Solane, izmirenje obaveza prema zaposlenima ili bivšim zaposlenima, te kako sačuvati izuzetno vrijednu imovinu. Potrebno je, ocijenio je Jovović, napraviti multidisciplinarni tim od stručnjaka raznih profila kako bi se do kraja analizirali ovi problemi. Naglasio je da je sklopljen Sporazum između Solane i svih zaposlenih, te da su utvrđene sve obaveze prema radnicima, odnosno njihova potraživanja, čiji je ukupan neto iznos 962.000 €, neisplaćene zarade od aprila do decembra 2013. godine prema evidenciji „Solane“ iznose oko 182.000 €, dok obaveze po osnovu poreza i doprinosa iznose oko 130.000 €. Ukazao je da su poslanici u dva navrata posjetili Solanu, 20. i 25. marta 2014. godine, i da su iz razgovora sa njima, proistekle aktuelne aktivnosti na uključivanju svih organa i organizacija državih institucija, u pokušaju nalaženja rješenja za Solanu. Ukazao je da ne očekuje da Solana može generisati nivo prihoda, iz kojih može da izmiruje obaveze, ukoliko se ne uđe u neki realniji okvir za stavljanje u funkciju Solane i izvlačenja dobiti iz potencijala koji ima Solana. Na bazi navedenog, obavijestio je Odbor da je uputio dopis Ministarstvu rada i socijalnog staranja da pomogne u dijelu problema koji se odnose na zaposlene.

Predsjednik sindikalne organizacije Solane „Bajo Sekulić“ AD Ulcinj, **Marko Miranović**, ukazao je da problemi radnika Solane izazivaju sve veću zabrinutost imajući u vidu da je u navedenoj firmi od 21. januara 2014. godine uveden štrajk zbog neizmirenja obaveza vlasnika, od 1. marta 2013. godine, po osnovu ličnih dohodaka, kao i zbog načina na koji se upravlja kompanijom. Takođe, ukazao je da je Solana i za vrijeme stečaja poslovala kao privredni subjekt, prodavajući so na tržištu Crne Gore i regiona, ali da u tom periodu radnicima nijesu izmirivane obaveze po osnovu ličnih dohodaka i doprinosa. Istakao je da se na osnovu materijala sindikalne organizacije, koji je na sjednici podijeljen članovima Odbora i ostalim učesnicima, može prepoznati neodgovorno ponašanje vlasnika kroz otuđivanje opreme, rasprodaju, neizmirenje obaveza prema državi odnosno Poreskoj upravi i dr. S tim u vezi, interesovalo ga je koje su zakonske mogućnosti Vlade Crne Gore da sankcioniše takvo ponašanje. Upoznao je prisutne da je poslanik Srđan Milić bio u radnoj posjeti Solani, gdje se u razgovoru sa njim i stečajnim upravnikom postignut dogovor o produženju radnog odnosa za mjesec dana i dogovor oko uključivanja električne energije, kao prioriteta za odvijanje poslovnog procesa u Solani, imajući u vidu da Solana nema struju od 8. februara 2014. godine. S toga, interesovalo ga je do kojeg stepena se stiglo u realizaciji dogovora u dijelu uključivanja električne energije, povezivanja radnog staža radnika i isplaćivanja zaostalih ličnih dohodaka. Podsjetio je da je još uvijek na snazi Odluka o zabranjenom ulasku radnika u Solanu, iako su određeni radnici potpisali ugovore o radu na mjesec dana. Saopštio je Odboru da je sindikalna organizacija Solane dobila dopis od Ministarstva rada i socijalnog staranja kojim su obaviješteni da navedeno ministarstvo, shodno odredbama Zakona o radu i Opšteg kolektivnog ugovora, nema zakonskog osnova da vrši uplatu neizmirenih obaveza poslodavaca po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene u slučaju uvođenja stečaja, već da se iste izmiruju iz stečajne mase shodno odredbama Zakona o stečaju.

II Tokom rasprave, članovi Odbora i pozvani poslanici iz Ulcinja, bili su u prilici da iskažu svoja gledišta povodom teme kontrolnog saslušanja.

S obzirom da se 51. sjednica Odbora snimala fonografski, u zapisniku sa sjednice će biti navedene pojedinačne ocjene i stavovi.

Tokom rasprave postavljena su brojna pitanja koja su se, između ostalog, odnosila na: aktivnosti koje sprovodi stečajni upravnik; potrebu obezbjeđenja električne energije za Solanu i stanje opreme u istoj; ogromnu razliku u cijeni po kojoj je, putem berze, prodana Solana i procijenjenu vrijednost od 195 mil € po poslednjem tenderu za prodaju; potrebu da se jasno ukaže na činjenicu da je privatizacijom prodato samo pravo korišćenja zemljišta od 15 mil kvadratnih metara na kojem se nalazi Solana, ali ne i pravo svojine nad istim; mogućnost da država povрати Solanu u državno vlasništvo; potrebu da se ispoštuju sva prava radnika; mogućnost da se izvrši prenamjena jednog dijela zemljišta na kojem se nalazi Solana i na taj način, kroz prodaju zemljišta, izmire obaveze prema radnicima i povjeriocima i td.

III Imajući u vidu raspravu sa 51. sjednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, održane 4. aprila 2014. godine, na kojoj je održano kontrolno saslušanje, ministra finansija, dr Radoja Žugića, ministra ekonomije, dr Vladimira Kavarića i stečajnog upravnika Solane „Bajo Sekulić“ a.d Ulcinj, Ognjena Jovovića, radi pribavljanja informacija o stečajnom postupku u Solani „Bajo Sekulić“, Odbor je na 52. sjednici održanoj 14. aprila 2014. godine, jednoglasno, u skladu sa članom 77 Poslovnika Skupštine Crne Gore, odlučio da predloži Skupštini da usvoji sljedeće

ZAKLJUČKE

1. Skupština Crne Gore poziva Elektroprivredu Crne Gore ad Nikšić, da u najkraćem mogućem roku isporuči električnu energiju Solani „Bajo Sekulić“ ad Ulcinj u cilju zaštite procesa proizvodnje i nesporne zaštite državne imovine, uz obavezu Solane ad, da dug za isporučenu električnu energiju plati nakon pokretanja procesa proizvodnje;
2. Skupština Crne Gore insisitira da Vlada Crne Gore i Fond rada preduzmu neophodne aktivnosti na povezivanju radnog staža i isplati zaostalih zarada u skladu sa odredbama članova 97, 98, 99 i 100 Zakona o radu;
3. Poziva se Vlada Crne Gore da zajedno sa opštinom Ulcinj, uz podršku Investiciono-razvojnog fonda, sagleda mogućnost da kroz poslovno – tehničku saradnju, obezbijede uslove za nastavak proizvodnje;
4. Skupština Crne Gore, u cilju rješavanja evidentnih problema u funkcionisanju Solane ad, predlaže da Vlada i opština Ulcinj solidarno sagledaju mogućnost prodaje adekvatne državne ili imovine Opštine, kako bi se obezbijedila neophodna finansijska sredstva za nastavak primarne djelatnosti „Solana“ ad Ulcinj – proizvodnje soli, što ne podrazumijeva prodaju imovine ad Solana.

Sastavni dio ovog zapisnika čini audio zapis sa sjednice.

Sjednica je završena u 14.40 časova.

* * *

Broj: 00-63-7/14-

SEKRETAR ODBORA
Nađa Vukićević, s.r.

PREDSJEDNIK ODBORA
mr Aleksandar Damjanović, s.r.